



Crna Gora  
Vlada Crne Gore

PRIMLJENO:	26. 4.	2021. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	14-5/21-1	
VEZA:		
EPA:	184XXVII	
SKRACENICA:	PRILOG: MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICIJA	
20.04.2021.		
01-348/21-3272/3		

Br: 04-1224

5. april 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE  
Gospodin mr Alekса Bećić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. marta 2021. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE, KOJI SE ODNOŠI NA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona određeni su Mladen Bojanić, ministar kapitalnih investicija i Zoran Radunović, državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija.

PREDSJEDNIK  
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s. r.

## PREDLOG

### ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE KOJI SE ODNOŠI NA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

#### Član 1

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj, potpisani u Londonu, dana 3. septembra 2019. godine, u originalu na crnogorskom i engleskom jeziku.

#### Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ovog zakona, u originalu na crnogorskom i engleskom jeziku glasi:

### SPORAZUM IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE KOJI SE ODNOŠI NA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

Vlada Crne Gore („Crna Gora“) i Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjeno Kraljevstvo“) u daljem tekstu „ugovorne strane“;

Kao potpisnice Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu koja je otvorena za potpisivanje u Čikagu 7. decembra 1944. godine;

U želji da zaključe sporazum koji dopunjuje pomenutu Konvenciju radi uspostavljanja vazdušnog saobraćaja između i izvan njihovih teritorija;

Sporazum jele su se o sljedećem:

#### ČLAN 1

##### Definicije

U svrhu ovog Sporazuma, osim ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije, termin:

- (a) „vazduhoplovni organ“ znači u slučaju Ujedinjenog Kraljevstva, Državni sekretarijat za saobraćaj, u svrhu člana 7 (Cijene) ovog Sporazuma, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, a u slučaju Crne Gore, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, ili, u oba slučaja, bilo koje lice ili tijelo koje može biti određeno da obavlja bilo koje od dužnosti koje se trenutno izvršavaju od strane gore navedenog organa ili sličnih dužnosti,
- (b) „ovaj Sporazum“ uključuje Aneks istog i bilo koje izmjene i dopune Aneksa ili ovog Sporazuma;
- (c) „Certifikat vazdušnog operatora“ je dokument izdat aviokompaniji koji potvrđuje da predmetna aviokompanija ima profesionalnu sposobnost i organizaciju da obezbijedi sigurno upravljanje vazduhoplovom vezano za vazduhoplovne aktivnosti navedene u certifikatu;

(d) „međunarodni vazdušni saobraćaj“, „aviokompanija“ i „zaustavljanje zbog razloga koji nijesu povezani s prevozom“ imaju značenje koje im je dodijeljeno u članu 96 Čikaške konvencije;

(e) „ovlašćena aviokompanija“ je aviokompanija koja je ovlašćena u skladu sa članom 4 (Ovlašćenje) ovog Sporazuma;

(f) „Čikaška konvencija“ je Konvencija Međunarodnog civilnog vazduhoplovstva, koja je potpisana u Čikagu, 7. decembra 1944. godine, a koja uključuje: (i) bilo koje izmjene i dopune iste koje su ratifikovale obje ugovorne strane, i (ii) bilo koje Anekse i izmjene i dopune koje su usvojene članom 90 te Konvencije, u onolikoj mjeri koliko su takve izmjene i dopune ili Aneks u bilo koje dato vrijeme djelotvorni za obje ugovorne strane;

(g) „EU države članice“ su države koje su sada ili u budućnosti ugovorene strane Ugovora o funkcionisanju Evropske unije;

(h) „teritorija“ vezano za državu ima značenje koje joj je dodijeljeno u članu 2 Čikaške konvencije;

(i) „korisničke naknade“ su naknade koje nadležni organ daje aviokompaniji ili naknade koje taj organ dozvoljava da se daju radi obezbeđenja aerodromske imovine ili objekata, ili objekata za vazdušnu plovidbu (uključujući objekte za prelijetanje), ili povezane usluge i objekte, za vazduhoplove, njihove posade, putnike i teret;

(j) „glavno sjedište poslovanja“ je glavna kancelarija ili registrovana kancelarija određene aviokompanije u kojem se obavljaju glavne finansijske funkcije i operativna kontrola, uključujući upravljanje kontinuiranom plovidbenošću, određene aviokompanije;

(k) „Sporazum o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (European Common Aviation Agreement)“ je Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja.

## ČLAN 2

### Primjenljivost Čikaške konvencije

Odredbe ovog Sporazuma podliježu odredbama Čikaške konvencije u mjeri koliko su ove odredbe primjenljive na međunarodni vazdušni saobraćaj.

## ČLAN 3

### Dodjela prava

(1) Svaka ugovorna strana dodjeljuje drugoj ugovornoj strani sljedeća prava vezano za svoj međunarodni vazdušni saobraćaj:

(a) pravo da leti preko njene teritorije bez slijetanja;

(b) pravo da se zaustavlja na njenoj teritoriji zbog razloga koji nijesu povezani s prevozom.

(2) Svaka ugovorna strana dodjeljuje drugoj ugovornoj strani prava koja su dalje navedena u ovom Sporazumu u cilju obavljanja međunarodnog vazdušnog saobraćaja na linijama koje

su utvrđene u odgovarajućem dijelu rasporeda koji je priložen uz ovaj Sporazum. Takav saobraćaj i linije se u daljem tekstu nazivaju „ugovorenim saobraćajem“ i „utvrđene linije“. U toku obavljanja ugovorenog saobraćaja na utvrđenoj liniji, aviomarkompanija ili ovlašćene od strane svake od ugovornih strana imaju pored prava navedenih u stavu (1) ovog člana pravo da se zaustavljaju na teritoriji druge ugovorne strane na tačkama utvrđenim za tu liniju u rasporedu ovog Sporazuma u cilju ukrcavanja ili iskrcavanja putnika i tereta, uključujući poštu.

(3) Ništa u stavu (2) ovog člana se neće smatrati mjerodavnim za dodjeljivanje ovlašćenoj aviomarkompaniji ili aviomarkompanijama jedne ugovorne strane pravo da ukrca, na teritoriji druge ugovorne strane, putnike i teret, uključujući poštu, koji se prenose radi najma ili naknade a koji su namijenjeni za neku drugu tačku na teritoriji druge ugovorne strane.

(4) Ukoliko zbog oružanog konflikta, političkih nemira ili razvoja, ili zbog posebnih i nesvakidašnjih uslova, ovlašćena aviomarkompanija jedne od ugovornih strana nije u mogućnosti da obavlja saobraćaj na svojoj uobičajenoj liniji, druga ugovorna strana će uložiti svoje najveće napore kako bi olakšala nastavak obavljanja predmetnog saobraćaja putem odgovarajućih privremenih izmjena linija.

#### ČLAN 4

##### Određivanje i ovlašćivanje

(1) Sve ugovorne strane imaju pravo da odrede aviomarkompaniju za obavljanje ugovorenog saobraćaja na svakoj od utvrđenih linija a i da se povuku ili izmijene ta određenja. Ta određenja se prenose drugoj ugovornoj strani pisanim putem.

(2) Po prijemu tog određenja i prijave od strane određene aviomarkompanije, u obliku i na način koji je predviđen za važeća operativna ovlašćenja i tehničke dozvole, druga ugovorna strana dodjeljuje adekvatna ovlašćenja i dozvole bez odlaganja, ukoliko je:

- (a) u slučaju aviomarkompanije koja je određena od strane Ujedinjenog Kraljevstva:
  - (i) aviomarkompanija osnovana i ima sjedište na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva i licencirana u skladu sa primjenljivim zakonom Ujedinjenog Kraljevstva; i
  - (ii) posjeduje važeći certifikat vazdušnog operatora izdat od strane Ujedinjenog Kraljevstva; i
  - (iii) Ujedinjeno Kraljevstvo održava efektivnu regulatornu kontrolu nad aviomarkompanijom; i
- (b) u slučaju aviomarkompanije koja je određena od strane Crne Gore:
  - (i) Aviomarkompanija osnovana i ima sjedište na teritoriji Crne Gore i licencirana u skladu sa primjenljivim zakonom Crne Gore;
  - (ii) Posjeduje važeći certifikat vazdušnog operatora izdat od strane Crne Gore; i
  - (iii) Crna Gora održava efektivnu regulatornu kontrolu nad aviomarkompanijom; i
- (c) određena aviomarkompanija kvalifikovana da ispuni uslove predviđene zakonima i propisima koji se obično primjenjuju pri obavljanju međunarodnog saobraćaja od strane ugovorne strane koja razmatra zahtjev ili zahtjeve uzimajući.

(3) Kada je aviomarketing kompanija ovlašćena na ovaj način, isti može početi da obavlja ugovoreni saobraćaj, pod uslovom da je aviomarketing kompanija usaglašena sa primjenljivim odredbama ovog Sporazuma.

## ČLAN 5

### Ukidanje ili suspenzija operativnih ovlašćenja

(1) Bilo koja od ugovornih strana može da ukine, suspenduje ili ograniči operativno ovlašćenje ili tehničke dozvole aviomarketing kompanije druge ugovorne strane:

(a) kada, u slučaju aviomarketing kompanije koja je određena od strane Ujedinjenog Kraljevstva:

(i) aviomarketing kompanija nije osnovana niti ima sjedište na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva ili nije licencirana u skladu sa primjenljivim zakonom Ujedinjenog Kraljevstva; ili

(ii) aviomarketing kompanija ne posjeduje važeći certifikat vazdušnog operatora izdat od strane Ujedinjenog Kraljevstva; ili

(iii) Ujedinjeno Kraljevstvo ne održava efektivnu regulatornu kontrolu nad aviomarketing kompanijom; ili

(b) kada, u slučaju aviomarketing kompanije koja je određena od strane Crne Gore:

(i) aviomarketing kompanija nije osnovana niti ima sjedište na teritoriji Crne Gore ili nije licencirana u skladu sa primjenljivim zakonom Crne Gore; ili

(ii) aviomarketing kompanija ne posjeduje važeći certifikat vazdušnog operatora izdat od strane Crne Gore; ili

(iii) Crna Gora ne održava efektivnu regulatornu kontrolu nad aviomarketing kompanijom; ili

(c) u slučaju da ta aviomarketing kompanija nije usaglašen sa zakonima i propisima koje obično i opravdano primjenjuje ugovorna strana koja dodjeljuje ta prava; ili

(d) ukoliko aviomarketing kompanija na drugi način ne djeluje u skladu sa uslovima predviđenim ovim Sporazumom; ili

(e) kada je ugovorna strana utvrdila (ukoliko konsultacije u skladu sa stavom (9) člana 6 (lojalna konkurenca) ovog Sporazuma nisu dostigle zadovoljavajuće rješavanje) da ne postoji usaglašenost sa odredbama člana 6 (lojalna konkurenca) ovog Sporazuma; ili

(f) ukoliko je jedna ugovorna strana utvrdila da druga ugovorna strana ili aviomarketing kompanija nije usaglašen sa bilo kojim odredbama člana 9 (Vazduhoplovna bezbjednost) ovog Sporazuma; ili

(g) ako ugovorna strana utvrdi da zabrinutost za širu bezbjednost opravdavatako djelovanje; ili

(h) u slučaju kada druga ugovorna strana nije preuzeala odgovarajuće mjeru da unaprijedi sigurnost u skladu sa stavom (2) člana 10 (Sigurnost) ovog Sporazuma; ili

(i) u skladu sa stavom (6) člana 10 (Sigurnost) ovog Sporazuma.

(2) Osim ako neposredno ukidanje, suspenzija ili nametanje uslova pomenutih u stavu (1) ovog člana nije od suštinskog značaja za sprečavanje daljeg kršenja zakona ili propisa, takvo pravo se ostvaruje samo poslije konsultacije sa drugom ugovornom stranom.

(3) Bilo koja od ugovornih strana koja ostvaruje prava u skladu sa stavom (1) ovog člana pisanim putem obaveštava drugu ugovornu stranu što je prije moguće o razlozima za odbijanje, suspenziju ili ograničavanje operativnog ovlašćenja ili tehničke dozvole.

(4) Prilikom ostvarivanja svojih prava u skladu sa stavom (1) ovog člana ugovorne strane ne smiju da vrše diskriminaciju aviomilijora na bazi nacionalnosti.

(5) Ovim članom se ne ograničavaju prava bilo koje od ugovornih strana da ukine, suspenduje ili ograniči operativno ovlašćenje ili tehničke dozvole aviomilijore druge ugovorne strane u skladu sa odredbama člana 9 (Bezbjednost) ovog Sporazuma.

## ČLAN 6

### Lojalna konkurenca

(1) Mora da postoji pravična i jednaka prilika za ovlašćene aviomilijore obje ugovorne strane da se nadmeću u obavljanju ugovorenog saobraćaja na utvrđenim linijama.

(2) Svaka ugovorna strana dozvoljava svakoj ovlašćenoj aviomiliji da odrede učestalost i kapacitet međunarodnog vazdušnog saobraćaja koje nudi u skladu sa ugovorenim saobraćajem na utvrđenim linijama. U skladu sa ovim pravom, nijedna od ugovornih strana ne može jednostrano da ograničava obim saobraćaja, učestalost ili redovnost saobraćaja, ili tip ili tipove vazduhoplova kojima upravljaju ovlašćene aviomilijore druge ugovorne strane, osim kada se to zahtijeva zbog carinskih, tehničkih, operativnih ili ekoloških razloga pod jednakim uslovima koji su u skladu sa članom 15 Čikaške konvencije.

(3) Nijedna ugovorna strana ne nameće ovlašćenim aviomilijama druge ugovorne strane bilo kakav zahtjev u pogledu kapaciteta, frekvencije ili saobraćaja koji bi bio u neskladu s ciljevima ovog sporazuma.

(4) Nijedna od ugovornih strana ne može da zahtijeva dostavljanje rasporeda ili operativnih planova od strane aviomilije druge ugovorne strane radi odobrenja, osim kada se to potražuje po osnovi nediskriminacije kako bi se sproveli jednobrazni uslovi predviđeni stavom (2) ovog člana. Ukoliko ugovorna strana zahtijeva dostavljanje radi informisanja, ista je dužna da svede na najmanju mjeru administrativna opterećenja po pitanju zahtjeva i procedura za dostavljanja, u odnosu na posrednike u vazdušnom saobraćaju i u odnosu na aviomilije druge ugovorne strane.

(5) Nijedna ugovorna strana neće dozvoliti da njen ovlašćeni aviomilija ili aviomilije, pojedinačno ili zajedno sa bilo kojom drugim aviomilijom ili aviomilijama, zloupotrijebe tržišnu moć na način koji već utiče ili postoji vjerovatnoća da će uticati na ozbiljno slabljenje konkurenta ili na isključenje konkurenta sa linije.

(6) Nijedna od ugovornih strana ne može da pruži ili dozvoli državne subvencije ili podršku za ili ka svojoj ovlašćenoj aviomiliji ili aviomilijama na način koji će negativno uticati na pravične i jednake mogućnosti aviomilije druge ugovorne strane da se nadmeće u pružanju međunarodnog vazdušnog saobraćaja.

(7) Državne subvencije ili podrška znače pružanje podrške na diskriminacionoj osnovi ovlašćenoj aviomiliji, posredno ili neposredno, od strane države ili od strane javnog ili privatnog tijela koje je određeno ili kontrolisano od strane države. Bez ograničenja, može da

uključuje i pokrivanje operativnih gubitaka; obezbjeđivanje kapitala, nepovratnih grantova ili zajmova po privilegovanim uslovima; odobravanje finansijskih prednosti odricanjem od profita ili povraćajem dospjelih iznosa; odicanje od normalnog povraćaja iskorištenih javnih fondova, poreske olakšice, naknade za finansijska opterećenja nametnuta od strane javnih uprava; ili diskriminatoryni pristup aerodromskim objektima, gorivu ili drugim objektima koji su opravdano potrebni za normalno obavljanje vazdušnog saobraćaja.

(8) Kada ugovorna strana pruža državnu subvenciju ili podršku ovlašćenoj aviokompaniji vezano za saobraćaj koji se obavlja u skladu sa ovim Sporazumom, mora da zahtjeva da aviokompanija identificira subvenciju ili podršku jasno i pojedinačno na svojim računima.

(9) Ukoliko jedna ugovorna strana vjeruje da su njene ovlašćene aviokompanije predmet diskriminacije ili nepravičnih praksi, ili da bi subvencija ili podrška koja se razmatra ili pruža od strane druge ugovorne strane za ili ka aviokompaniji druge ugovorne strane negativno uticala ili negativno utiče na pravičnu i jednaku mogućnost aviokompanija prve ugovorne strane da se nadmeću u pružanju usluga međunarodnog vazdušnog saobraćaja, može da zatraži konsultacije i obavijestiti drugu ugovornu stranu o razlozima za svoje nezadovoljstvo. Ove konsultacije se održavaju najkasnije 30dana od prijema zahtjeva, osim ako se obje ugovorne strane nijesu drukčije saglasile.

## ČLAN 7

### Cijene

(1) U svrhu ovog Sporazuma termin „cijena“ znači cijenu koja će se platiti za prevoz putnika, prtljaga i tereta i uslovi pod kojima se ove cijene primjenjuju, uključujući cijene i uslove za agenciju i druge pomoćne usluge, ali isključujući nadoknadu za prevoz pošte ili uslove za prevoz pošte.

(2) Svaka ugovorna strana dozvoljava da se cijene za međunarodni vazdušni saobraćaj slobodno određuju od strane svake ovlašćene aviokompanije na osnovu lojalne konkurenčije. Nijedna od ugovornih strana neće tražiti od svojih aviokompanija da konsultuju druge aviokompanije o cijenama koje naplaćuju ili da predlažu naplatu usluga u skladu sa ovim Sporazumom.

(3) Ugovorne strane ne mogu da zahtjevaju da se cijene dostavljaju vazduhoplovnim vlastima ili da se vazduhoplovne vlasti o njima obaveštavaju.

## ČLAN 8

### Dužnosti, porezi i naplate

(1) Ugovorne strane će oslobođiti svih carinskih obaveza, državnih poreza na akcize i sličnih državnih naknada:

(a) vazduhoplov kojim međunarodni saobraćaj obavlja ovlašćena aviokompanija ili aviokompanije bilo koje od ugovornih strana; i

(b) sljedeće stavke uvedene od strane ovlašćene aviokompanije jedne od ugovornih strana na teritoriju druge ugovorne strane:

- (i) popravka, održavanje i servisiranje opreme i sastavnih djelova;
- (ii) oprema za rukovanje putnicima i sastavni djelovi;
- (iii) oprema za utovar tereta i sastavni djelovi;

- (iv) bezbjednosna oprema uključujući sastavne djelove za ugradnju u sigurnosnu opremu;
- (v) materijali za podučavanje i pomoćna sredstva za obuku;
- (vi) dokumentacija aviokompanije i operatera; i

(c) sljedeće stavke uvedene od strane ovlašćene aviokompanije jedne od ugovornih strana na teritoriju druge ugovorne strane ili snabdjevene ovlašćenoj aviokompaniji jedne ugovorne strane na teritoriji druge ugovorne strane:

- (i) zalihe vazduhoplova (uključujući ali ne ograničavajući proizvode kao što su hrana, piće i duvan) bez obzira da li su uvedeni ili unijeti u avion na teritoriji druge ugovorne strane;
- (ii) gorivo, maziva i potrošne tehničke zalihe;
- (iii) rezervni djelovi uključujući motore; i

(d) kompjuterska oprema i sastavni djelovi uvedeni od strane ovlašćene aviokompanije jedne od ugovornih strana na teritoriju druge ugovorne strane radi pomoći sa jednim ili više od sljedećih pitanja:

- (i) popravka, održavanje i servisiranje vazduhoplova;
- (ii) postupanje sa putnicima na aerodromu ili u vazduhoplovu;
- (iii) utovar tereta na ili istovar tereta iz vazduhoplova;
- (iv) sprovođenje bezbjednosnih provjera nad putnicima i teretom;

pod uslovom da se u slučaju pod-stavova (b)-(d) oni koriste u vazduhoplovu ili u okviru granica međunarodnog aerodroma vezano za uspostavljanje i održavanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja od strane ovlašćene aviokompanije o kojoj je riječ.

(2) Oslobođanje od carinskih obaveza, državnih poreza na akcize i sličnih državnih naknada se ne primjenjuje na plaćanja na osnovu troška usluga pruženih ovlašćenoj aviokompaniji ili aviokompanijama ugovorne strane na teritoriji druge ugovorne strane.

(3) Može da se zahtijeva da se oprema i zalihe na koje se odnosi stav (1) ovog člana čuvaju pod nadzorom ili kontrolom nadležnih vlasti.

(4) Olakšice predviđene ovim članom su takođe dostupne u situacijama kada ovlašćena aviokompanija ili aviokompanije jedne ugovorne strane zaključe aranžmane sa drugom aviokompanijom ili aviokompanijama za zajam ili transfer stavki navedenih u stavu (1) ovog člana na teritoriji druge ugovorne strane, pod uslovom da ta druga aviokompanija i aviokompanije na sličan način uživaju te povlastice od druge ugovorne strane.

## ČLAN 9

### Vazduhoplovna bezbjednost

(1) Dosljedno svojim pravima i obavezama u skladu sa međunarodnim pravom, ugovorne strane ponovo potvrđuju da njihova obaveza koju imaju jedna prema drugoj da zaštite civilno vazduhoplovstvo od djela nezakonitog ometanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Bez ograničavanja opšteg karaktera njihovih prava i obaveza u skladu sa međunarodnim pravom, ugovorne strane su naročito dužne da djeluju u skladu sa odredbama Konvencije o krivičnim

djelima i određenim drugim djelima počinjenim u vazduhoplovima, potpisane u Tokiju 14.septembra 1963. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonitih otmica vazduhoplova, potpisane u Hagu 16. Decembra 1970.godine, Konvencije o suzbijanju nezakonitih djela protiv sigurnosti civilnog vazduhoplovstva, potpisane u Montrealu 23. septembra 1971. godine, Montrealskog dodatnog Protokola o suzbijanju nezakonitih akata nasilja na aerodromima koji opslužuju međunarodno civilno vazduhoplovstvo, potpisano u Montrealu 24.februara 1988.godine, Konvencije o obilježavanju plastičnih eksploziva radi njihovog otkrivanja, potpisane u Montrealu 1. marta 1991. godine, i drugih sporazuma koji se odnose na vazduhoplovnu bezbjednost, a koji su obavezujući za obje ugovorne strane.

(2) Ugovorne strane će po zahtjevu obezbijedeti svu potrebnu podršku jedna drugoj u cilju sprečavanja djela nezakonite otmice civilnih vazduhoplova i drugih nezakonitih djela protiv sigurnosti tih vazduhoplova, njihovih putnika i posade, aerodroma i objekata vezanih za vazdušnu plovidbu, kao i bilo koju drugu prijetnju bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva

(3) Kada dođe do incidenta ili prijetnje od incidenta nezakonite otmice civilnog vazduhoplova i drugih nezakonitih djela protiv bezbjednosti tih vazduhoplova, njihovih putnika i posade, aerodroma ili objekata za vazdušnu plovidbu, ugovorne strane su dužne da pomognu jedna drugoj olakšavanjem komunikacije i drugim adekvatnim mjerama čija je namjena da se brzo i bezbjedno okonča takav incident ili prijetnja vezana za isti.

(4) Svaka ugovorna strana preuzima mјere koje smatra izvodljivim kako bi obezbijedila da vazduhoplov druge ugovorne strane koji je predmet djela nezakonitog ometanja, a koji slijede na njenu teritoriju, bude zadržan na tlu ukoliko njegov polazak nije uslovljen zaobilaženjem procedura kako bi se zaštитio ljudski život. Ukoliko je to izvodljivo, te mјere će biti preuzete na osnovi međusobnih konsultacija.

(5) Ugovorne strane, u svojim međusobnim odnosima, djeluju u skladu sa odredbama vazduhoplovne bezbjednosti ustanovljenim od strane Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo kao i Aneksima Čikaške konvencije u mjeri u kojoj su ove odredbe primjenljive na ugovorne strane. Svaka ugovorna strana je dužna da zahtijeva da njene aviomarke i operatora aerodroma na njenoj teritoriji djeluju u skladu sa tim odredbama vazduhoplovne bezbjednosti.

(6) Svaka ugovorna strana je saglasna da zahtijeva njene aviomarke da poštuje odredbe o vazduhoplovnoj bezbjednosti iz stava (5) ovog člana, a koje se zahtijevaju od strane druge ugovorne strane za ulazak na njenu teritoriju. Za odlazak iz, ili dok je na teritoriji druge ugovorne strane, od aviomarke će biti zatraženo da poštaju odredbe o vazduhoplovnoj bezbjednosti u skladu sa zakonom koji je na snazi u toj ugovornoj strani. Svaka ugovorna strana dužna je da obezbijedi da se adekvatne mјere bezbjednosti efektivno primjenjuju na njenoj teritoriji u cilju zaštite vazduhoplova i inspekcije putnika, posade, stvari koje lica nose sa sobom (carry-on), prtljaga, tereta i zaliha vazduhopolova prije i tokom ukrcavanja ili utovara; i da su mјere bezbjednosti prilagođene povećanoj prijetnji bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva ukoliko je to odgovarajuće. Svaka ugovorna strana je saglasna da sigurnosne odredbe zahtijevane od strane druge ugovorne strane za odlazak iz i boravak na teritoriji te druge strane moraju biti ispoštovane. Svaka ugovorna strana takođe povoljno odlučuje o bilo kojem zahtjevu druge ugovorne strane po pitanju opravdanih posebnih mјera bezbjednosti u svrhu suočavanja sa posebnom prijetnjom.

(7) Svaka ugovorna strana je dužna da po zahtjevu učini dostupnim drugoj ugovornoj strani rezultate audita obavljenog od strane ICAO-a i korektivne mјere preuzete od strane države koja je predmet audita, u skladu sa zajedničkim dogовором о adekvatnim

aranžmanima za bezbjedan transfer, korišćenje, skladištenje ili raspolaganje takvim informacijama.

(8) Svaka ugovorna strana će takođe uz naklonost razmotriti zahtjev druge ugovorne strane za stupanje u recipročne administrativne aranžmane u skladu sa kojima vazduhoplovna vlast jedne od ugovornih strana može na teritoriji druge ugovorne strane odraditi svoju procjenu mjera sigurnosti vezano za letove sa dolaskom na teritoriju ugovorne strane koja podnosi zahtjev.

(9) Sa potpunim i uzajamnim poštovanjem u odnosu na suverenitet koje ugovorne strane imaju jedna prema drugoj, ugovorna strana može usvojiti mjere bezbjednosti radi ulaska na njenu teritoriju. Kada je to moguće, ta ugovorna strana uzima u obzir mjere bezbjednosti koje već primjenjuje druga ugovorna strana i bilo koji stav koji druga strana ima da ponudi. Svaka od ugovornih strana priznaje, međutim, da ništa u ovom članu ne ograničava pravo ugovorne strane da odbije ulazak na svoju teritoriju za bilo koji let ili letove kada se smatra da predstavljaju prijetnju njenoj bezbjednosti.

(10) Ugovorna strana može preduzeti hitne mjere da se suoči sa određenom bezbjednosnom prijetnjom. Druga ugovorna strana se bez odlaganja obavještava o takvim mjerama.

(11) Ne dovodeći u pitanje potrebu da se preduzme neodložna akcija kako bi se zaštitila bezbjednost transporta, ugovorne strane potvrđuju da će kada razmatraju mjere bezbjednosti, procijeniti moguće negativne uticaje na međunarodni vazdušni saobraćaj i, ukoliko nijesu ograničene zakonom, uzeti u obzir takve faktore kada određuju koje mjere su potrebne i odgovarajuće da bi se bavile ovim bezbjednosnim pitanjima.

(12) Svaka ugovorna strana može zatražiti konsultacije u bilo koje vrijeme vezano za bezbjednosne standarde koje je usvojila druga ugovorna strana. Takve konsultacije se realizuju u okviru perioda od 30 dana od podnošenja tog zahtjeva. Kada ugovorna strana ima opravdane razloge da vjeruje da je druga ugovorna strana odstupila od odredbi ovog člana, ta ugovorna strana može da bez odlaganja zahtjeva konsultacije sa drugom ugovornom stranom. Neuspjeh da se postigne odgovarajuće rješenje u periodu od 15 dana od datuma podnošenja takvog zahtjeva predstavlja osnov da se ukinu, suspenduju ili ograniče operativno ovlašćenje i tehničke dozvole aviomajstorije ili aviomajstorske druge ugovorne strane. Kada to zahtjeva hitna situacija, ugovorna strana može preduzeti privremenu akciju prije isteka perioda od 15 dana. Bilo koja akcija preduzeta u skladu sa ovim stavom se prekida po usaglašavanju druge ugovorne strane sa odredbama ovog člana koje se odnose na bezbjednost.

## ČLAN 10

### Sigurnost

(1) Svaka ugovorna strana može zatražiti konsultacije u bilo koje vrijeme vezano za standarde sigurnosti u bilo kojoj oblasti vezanoj za letačke posade, vazduhoplove ili njihove operacije usvojene od strane druge ugovorne strane. Takve konsultacije će se obaviti u okviru perioda od 30 dana od podnošenja tog zahtjeva.

(2) Ukoliko, poslije takvih konsultacija, jedna ugovorna strana utvrđuje da druga ugovorna strana efektivno ne održava i ne sprovodi standarde sigurnosti u bilo kojoj takvoj oblasti koja je najmanje jednaka uspostavljenim minimalnim standardima u skladu sa Čikaškom konvencijom, prva ugovorna strana obavještava drugu ugovornu stranu o tim nalazima i koracima koji se smatraju potrebnim za usaglašavanje sa tim najmanjim standardima, a druga

ugovorna strana preduzima odgovarajuće korektivne akcije. Neuspjeh druge ugovorne strane da preduzme adekvatnu akciju u okviru perioda od 15 dana ili dužeg ukoliko je dogovoren, predstavlja osnov za primjenu člana 5(1) (Ukidanje i suspenzija operativnih ovlašćenja) ovog Sporazuma.

(3) Bez obzira na obaveze pomenute u članu 16 i članu 33 Čikaške konvencije postignuta je saglasnost da bilo koji vazduhoplov kojim operacije obavlja, ili je predmet ugovora o zakupu, u ime aviomajstorske kompanije ili aviomajstorska kompanija jedne od ugovornih strana, o saobraćaju na teritoriju i iz teritorije druge ugovorne strane, može dok je na teritoriji druge ugovorne strane, biti predmet ispitivanja od strane ovlašćenih predstavnika druge ugovorne strane, u vazduhoplovu i u oko vazduhoplova u svrhu provjere punovažnosti dokumentacije vazduhoplova i dokumentacije njegove posade i očiglednog stanja vazduhoplova i njegove opreme (u ovom članu nazvanim „inspekcija na platformi“), pod uslovom da ovo ne vodi do neopravdanog kašnjenja.

(4) Ukoliko ovakva inspekcija na stajanci ili niz inspekcija na stajanci dovedu do:

(a) ozbiljnih zabrinutosti da vazduhoplov ili operacija vazduhoplova nije u skladu sa najmanjim standardima utvrđenim u to vrijeme u skladu sa Čikaškom konvencijom; ili

(b) ozbiljnih zabrinutosti da postoji nedostatak efikasnog održavanja ili sprovođenja standarda sigurnosti utvrđenim u to vrijeme u skladu sa Čikaškom konvencijom;

ugovorna strana koja sprovodi inspekciju, u svrhu člana 33 Čikaške konvencije, je slobodna da zaključi da zahtjevi u skladu sa kojima su certifikati ili dozvole koji se odnose na taj vazduhoplov ili koji se odnose na posadu tog vazduhoplova izdati ili proglašeni važećim ili da zahtjevi u skladu sa kojima se obavljaju operacije tim vazduhoplovom nijesu jednaki ili veći od najmanjih standarda u skladu sa Čikaškom konvencijom.

(5) U slučaju da je pristup u cilju preduzimanja inspekcije vazduhoplova na stajanci kojim operacije obavlja aviomajstorska kompanija ili aviomajstorska kompanija jedne ugovorne strane u skladu sa stavom (3) ovog člana odbijen od strane predstavnika te aviomajstorske kompanije ili aviomajstorske kompanije, druga ugovorna strana je slobodna da zaključi da se pojavila ozbiljna zabrinutost tipa iz stava (4) ovog člana i da izvuče zaključke iz tog stava.

(6) Svaka ugovorna strana rezerviše pravo da bez odlaganja suspenduje ili promjeni operativno ovlašćenje aviomajstorske kompanije ili aviomajstorska kompanija druge ugovorne strane u slučaju da prva ugovorna strana zaključi, kao rezultat inspekcije na platformi ili niza inspekcija na platformi, zbog odbijanja pristupa za inspekciju na platformi, zbog konsultacija ili zbog drugih razloga, da je neodložna akcija od suštinskog značaja za sigurnost operacija koje obavlja aviomajstorska kompanija.

(7) Bilo koja akcija od strane jedne ugovorne strane u skladu sa stavovima (2) i (6) ovog člana se prekida kada osnova za preduzimanje ove akcije prestane da postoji.

## ČLAN 11

### Code share

Bilo koja ovlašćena aviomajstorska kompanija ili aviomajstorska kompanija mogu, u skladu sa primjenljivim zakonima i propisima koji se odnose na konkurenčnu politiku, da zaključe aranžman o Code share-u sa drugom aviomajstorskom kompanijom ili aviomajstorskim kompanijama, pod uslovom da:

(a) svakim letom koji čini dio saobraćaja na koji se ovaj aranžman primjenjuje upravlja aviomajstorska kompanija ovlašćena da upravlja tim letom; i

(b) se u odnosu na svaku prodatu kartu, kupac obaviještava na mjestu prodaje koja aviokompanija obavlja koji dio saobraćaja.

## ČLAN 12

### Zakup (Leasing)

(1) Ovlašćene aviokompanije svake ugovorne strane imaju pravo da obavljaju ugovoreni saobraćaj na određenim linijama koristeći vazduhoplov (ili vazduhoplov i posadu) uzetu u zakup od bilo koje kompanije, uključujući druge vazdušne prevoznike, pod uslovom da će biti ovlašćeni od strane vazduhoplovnih organa obje ugovorne strane da koriste vazduhoplov na toj osnovi.

(2) U svrhu korišćenja vazduhoplova po osnovu zakupa u skladu sa stavom (1) ovog člana, od ovlašćene aviokompanije se takođe zahtjeva da ispoštuje uslove propisazakonom i propisima koji se obično primjenjuju na obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja od strane ugovornih strana.

## ČLAN 13

### Zemaljsko opsluživanje

U skladu sa zakonima i propisima svake ugovorne strane, svaka ovlašćena aviokompanija na teritoriji druge ugovorne strane ima pravo da obavlja sopstveno zemaljsko opsluživanje („samo-opsluživanje“), ili, po svom opredeljenju, ima pravo da izabere između konkurentnih dobavljača koji pružaju usluge zemaljskog opsluživanja u cijelosti ili djelimično. Kada takvi zakoni i regulative ograničavaju ili onemogućavaju samo- opsluživanje i kada ne postoji efektivna konkurentnost između snabdjevača koji pružaju usluge zemaljskog opsluživanja, svaka ovlašćena aviokompanija tretira se na nediskriminatornoj osnovi po pitanju njihovog pristupa uslugama samo-opsluživanja ili zemaljskog opsluživanja pruženim od strane jednog ili više snabdjevača.

## ČLAN 14

### Transfer zarada

Svaka ovlašćena aviokompanija može, na osnovu zahtjeva, pretvoriti ili slati lokalne prihode koji prelaze sume koje se lokalno isplaćuju zemlji po njenom izboru. Blagovremena promjena i slanje se dozvoljavaju bez ograničenja po komercijalnom deviznom kursu koji važi u vrijeme kada su takvi prihodi predstavljeni za promjenu i slanje, i ne podliježu bilo kakvim naknadama osim onim koje se normalno vrše od strane banaka za obavljanje takvih promjena i slanja.

## ČLAN 15

### Predstavljanje aviokompanije i prodaja

Ovlašćena aviokompanija može:

(i) u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na ulazak, boravak ili zapošljavanje druge ugovorne strane da dovede i koristi na teritoriji druge ugovorne strane pojedince iz njenog upravnog, tehničkog, operativnog i drugog specijalizovanog osoblja koje aviokompanija opravdano smatra potrebnim za pružanje usluga međunarodnog saobraćaja;

- (ii) da koristi usluge i osoblje druge organizacije, kompanije ili aviokompanije koja
- (iii) djeluje na teritoriji druge ugovorne strane;
- (iv) da osnuje kancelarije na teritoriji druge ugovorne strane; i

(v) da se angažuje u prodaji i marketingu usluga međunarodnog vazdušnog saobraćaja i pomoćnih usluga na teritoriji druge ugovorne strane, bilo direktno ili putem agenata ili drugih posrednika imenovanih od strane aviomajstorske kompanije. Aviomajstorska kompanija može da proda, a bilo koja osoba može da kupi, takve prevozne ili pomoćne usluge u lokalnoj valuti ili u drugoj slobodno konvertibilnoj valuti.

## ČLAN 16

### Korisničke naknade

(1) Korisničke naknade koje mogu da budu od strane organa ili tijela bilo koje ugovorne strane koji su nadležni za naplaćivanje nametnute aviomajstorskim druge ugovorne strane moraju da budu pravične, opravdane, ni na koji način nepravedno diskriminišuće, kao i podjednako podijeljene između kategorija korisnika. U svakom slučaju, bilo koje korisničke naknade ove vrste se nameću aviomajstorskim druge ugovorne strane pod uslovima koji nijesu manje povoljni od najpovoljnijih uslova raspoloživih bilo kojoj drugoj aviomajstorskoj u vrijeme kada su naknade nametnute.

(2) Korisničke naknade nametnute aviomajstorskim druge ugovorne strane mogu odražavati, ali ne i prelaziti, ukupni trošak organa ili tijela nadležnih za naplaćivanje naknada koja pružaju adekvatne ali ne pretjerane objekte i usluge na aerodromu ili u okviru sistema aerodroma koji se odnose na aerodrome, ekološki aspekt aerodroma, vazdušnu plovidbu ili vazduhoplovnu bezbjednost. Takve naknade mogu uključivati opravdanu dobit od sredstava. Objekti i usluge za koje se naplaćuju naknade se pružaju na efikasnoj i ekonomskoj osnovi.

(3) Svaka ugovorna strana će uložiti maksimalan napor da obezbijedi da se konsultacije obavljaju između organa ili tijela nadležnih za naplaćivanje naknada na svojoj teritoriji i aviomajstorske kompanije koje koriste usluge i objekte, a da organi ili tijela nadležni za naplaćivanje naknada i aviomajstorske razmjenjuju takve informacije na način potreban da se dozvoli precizan pregled opravdanosti naknada u skladu sa principima iz stavova (1) i (2) ovog člana. Svaka ugovorna strana će uložiti svoj najveći napor da bi osigurala da organi nadležni za naplaćivanje naknada pružaju korisnicima opravданo obavještenje o bilo kojem prijedlogu izmjena korisničkih usluga kako bi se omogućilo korisnicima da izraze svoje stavove prije nego se izmjene realizuju.

(4) Ne smatra se da ijedna ugovorna strana, prilikom procedura za rješavanje sporova u skladu sa članom 20 (Rješavanje sporova) ovog Sporazuma, krši odredbu ovog člana, osim ako:

(a) ne obavi pregled, ili ne izvrši nezavisan pregled naknada ili prakse koja je predmet žalbe druge ugovorne strane u okviru razumnog roka; ili

(b) poslije takvog pregleda, ne preduzme sve korake u svojoj moći da otkloni nepravilnosti o bilo kojoj naknadi ili praksi koje nisu u skladu sa ovim članom.

## ČLAN 17

### Intermodalni saobraćaj

Avgomajstorska svake ugovorne strane se dozvoljava da obavlja, u vezi sa međunarodnim vazdušnim saobraćajem, bilo koji intermodalni saobraćaj od ili do bilo kojih tačaka na teritorijama ugovornih strana ili trećih zemalja. Avgomajstorske kompanije mogu odabrati da obavljaju svoj intermodalni saobraćaj ili da ga pruže putem drugih aranžmana, uključujući code-share, sa drugim prevoznicima. Takve usluge intermodalnog saobraćaja se mogu nuditi putem usluga i

po jedinstvenoj cijeni za vazdušni i intermodalni saobraćaj zajedno, pod uslovom da su putnici i špediteri informisani o kojem se prevozu radi.

## ČLAN 18

### Zaštita životne sredine

(1) Ugovorne strane podržavaju potrebu da se zaštiti životna sredina promovisanjem održivog razvoja vazduhoplovstva.

(2) Kada se uspostavljaju ekološke mjere, poštuju se ekološki standardi vazduhoplovstva usvojeni od strane Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo u Aneksima Čikaške konvencije, osim kada su razlike prijavljene.

(3) Ništa iz ovog Sporazuma se ne tumači tako da ograničava odgovornost nadležnih vlasti ugovorne strane da preduzmu sve adekvatne mjere da spriječe ili se na drugi način suoči sa ekološkim uticajima vazdušnog saobraćaja, pod uslovom da su takve mjere u potpunosti usaglašene sa njihovim pravima i obavezama u skladu sa međunarodnim pravom i da se primjenjuju bez razlike vezano za nacionalnost.

## ČLAN 19

### Konsultacija

Bilo koja od ugovornih strana može u bilo koje vrijeme zahtijevati konsultacije o sprovođenju, tumačenju, primjeni i izmjenama i dopunama ovog Sporazuma ili o usaglašenosti sa ovim Sporazumom. Takve konsultacije, koje se mogu obavljati između vazduhoplovnih vlasti, počinju u periodu od 30 dana od datuma kada druga ugovorna strana primi pisani zahtjev, osim ukoliko nije na drugi način dogovoren od strane ugovornih strana.

## ČLAN 20

### Rješavanje sporova

(1) Ukoliko dođe do bilo kakvog spora između ugovornih strana vezano za tumačenje ili primjenu ovog Sporazuma, ugovorne strane su dužne da prvenstveno pokušaju da ga riješe pregovorima.

(2) Ukoliko ugovorne strane ne postignu rješavanje spora pregovaranjem, mogu se za to obratiti licu ili tijelu na način na koji se dogovore, ili se, na zahtjev bilo koje ugovorne strane, rješavanje tribunalu koji se sastoji od tri arbitra, na sljedeći način:

(a) u okviru od 30 dana od prijema zahtjeva za arbitražu, svaka ugovorna strana imenuje po jednog arbitra. Državljanin treće države, koji djeluje u svojstvu predsjednika tribunala, imenuje se kao treći arbitar ugovorom između dva arbitra, u okviru perioda od 60 dana od imenovanja drugog arbitra;

(b) ukoliko se u okviru gore navedenog vremenskog roka ne obavi imenovanje, bilo koja ugovorna strana može zahtijevati od predsjednika Međunarodnog suda pravde da obavi potrebno imenovanje u okviru perioda od 30 dana. Ukoliko predsjednik ima državljanstvo jedne od ugovornih strana, od potpredsjednika se zahtijeva da sačini imenovanje. Ukoliko potpredsjednik ima državljanstvo jedne od ugovornih strana, od člana Međunarodnog suda pravde koji je sljedeći po senioritetu a nema državljanstvo jedne od ugovornih strana se zahtijeva da obavi imenovanje.

(3) Pored onog što je predviđeno ovim članom ili na drugi način dogovorenem između ugovornih strana, tribunal će odrediti granice svoje nadležnosti i uspostaviti sopstvenu

proceduru. Na uputstvo tribunalu, ili po zahtjevu bilo koje od ugovornih strana, konferencija radi određivanja preciznih pitanja koja se rješavaju i specifičnih procedura koje se poštuju održava se najkasnije 30 dana nakon što je tribunal u potpunosti formiran.

(4) Osim kada je drugačije dogovorenod strane ugovornih strana ili propisano od strane tribunalu, svaka ugovorna strana podnosi memorandum u okviru perioda od 45 dana nakon što je tribunal u potpunosti formiran. Svaka ugovorna strana može podnijeti odgovor u okviru perioda od 60 dana od podnošenja memoranduma druge ugovorne strane. Tribunal održava saslušanje po zahtjevu bilo koje ugovorne strane, ili na sopstvenu inicijativu, u okviru perioda od 30 dana nakon što su su odgovori dospjeli.

(5) Tribunal će nastojati da sačini pisanu odluku u periodu od 30 dana poslije završetka saslušanja ili, ako se saslušanje ne održi, 30 dana poslije datuma kada su oba odgovora podnijeta. Odluka će se donijeti većinskim glasanjem.

(6) Ugovorne strane mogu da podnesu zahtjeve za pojašnjenje odluke u okviru perioda od 15 dana poslije njenog prijema a takvo pojašnjenje se izdaje u okviru perioda od 15 dana od takvog zahtjeva.

(7) Odluka tribunalu je obavezujuća za ugovorne strane.

(8) Svaka ugovorna strana će podnijeti troškove arbitra koga imenuje. Drugi troškovi tribunalu se podjednako dijele od strane ugovornih strana, uključujući bilo kakve troškove koje je napravio predsjednik, potpredsjednik ili član Međunarodnog suda pravde u sprovođenju procedura iz stavu (2) (b) ovog člana.

## ČLAN 21

### Izmjene i dopune

(1) Svaka ugovorna strana može zatražiti konsultacije o izmjenama i dopunama ovog Sporazuma u skladu sa članom 19 ovog Sporazuma.

(2) Izmjene i dopune ovog Sporazuma stupaju na snagu od trenutka posljednjeg obavještenja kojim ugovorne strane obavještavaju jedna drugu da su ispunile svoje zakonske zahtjeve i procedure. Takve izmjene i dopune mogu se privremeno primjenjivati, uz saglasnost ugovornih strana.

## ČLAN 22

### Registracija kod ICAO-a

Ovaj Sporazum i sve izmjene i dopune istog se upućuju Međunarodnoj organizaciji za civilno vazduhoplovstvo u svrhu registracije od strane ugovorne strane u kojoj je ovaj Sporazum potpisani.

## ČLAN 23

### Prekid Sporazuma

Svaka ugovorna strana može u bilo koje vrijeme da pošalje pisano obavještenje drugoj ugovornoj strani o svojoj odluci da raskine ovaj Sporazum, koje istovremeno upućuje i Međunarodnoj organizaciji za civilno vazduhoplovstvo. Ovaj Sporazum prestaje da važi u ponoć (na mjestu prijema obavještenja) neposredno prije prve godišnjice datuma prijema obavještenja od strane druge ugovorne strane, ukoliko obavještenje nije povučeno sporazumom prije kraja ovog perioda. U odsustvu potvrde prijema od strane druge ugovorne

strane, obavještenje će se smatrati primljenim 14 dana poslije prijema obavještenja od strane Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo.

## ČLAN 24

### Stupanje na snagu

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu nakon:

(a) trenutka kada Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovног područja („ECAA sporazum“) prestane da važi za Ujedinjeno Kraljevstvo; i

(b) poslijednjeg obavještenja kojom ugovorne strane obavještavaju jedna drugu da su ispunile svoje zakonske zahtjeve i procedure.

(2) Do stupanja na snagu ovaj Sporazum će se privremeno primjenjivati od trenutka kada ECAA sporazum prestane da se primjenjuje na UK.

(3) Bilo koji bilateralni sporazum o vazdušnom saobraćaju i/ili aranžman, koji je bio na snazi između ugovornih strana neposredno prije stupanja na snagu ovog Sporazuma, prestaje da važi od datuma kada ovaj Sporazum stupa na snagu.

Kao potvrdu navedenog, doljepotpisani koji su adekvatno ovlašćeni od strane svojih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Londonu, dana 3. septembra 2019. godine, u dva primjerka na crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednakautentična. U slučaju razlika u tumačenju, tekst na engleskom jeziku ima prednost.

Za Vladu :  
Crne Gore

Za Vladu:  
Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije  
i Sjeverne Irske:

Osman Nurković, s.r

Charlotte Vere, Baroness, s.r.

## ANEKS

### RASPORED LINIJA

#### Dio 1

Linije na kojima će saobraćaj da obavlja ovlašćena aviokompanija ili aviokompanije Ujedinjenog Kraljevstva:

Tačke na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva – međutačke – tačke na teritoriji Crne Gore – tačke izvan

**BILJEŠKE:**

1. Međutačke ili tačke izvan mogu biti izostavljene na bilo kojem letu pod uslovom da usluga počinje i završava se na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva.
2. Saobraćaj (uključujući sve oblike saobraćaja sa zaustavljanjem) može biti preuzet na međutački radi dostavljanja usluge na teritoriji Crne Gore ili može biti preuzet na teritoriji Crne Gore radi dostavljanja usluga na tački izvan, i suprotno, pod uslovom da takvi aranžmani mogu s vremena na vrijeme biti zajednički određeni od strane vazduhoplovnih vlasti ugovornih strana.

Dio 2

Linije na kojima će saobraćaj da obavlja ovlašćena aviokompanija ili aviokompanije Crne Gore:

Tačke na teritoriji Crne Gore – međutačke – tačke na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva – tačke izvan

**BILJEŠKE:**

1. Međutačke ili tačke izvan mogu biti izostavljene na bilo kojem letu pod uslovom da usluga počinje i završava se u Crnoj Gori.
2. Saobraćaj (uključujući sve oblike saobraćaja sa zaustavljanjem) može biti preuzet na međutački radi dostavljanja usluge na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva ili može biti preuzet na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva radi dostavljanja usluga na tački izvan, i suprotno, pod uslovom da takvi aranžmani mogu s vremena na vrijeme biti zajednički određeni od strane vazduhoplovnih vlasti ugovornih strana.

**AGREEMENT**

**BETWEEN THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO AND THE GOVERNMENT OF THE  
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND  
CONCERNING AIR SERVICES**

The Government of Montenegro ("Montenegro") and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("the United Kingdom") hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

Desiring to conclude an agreement supplementary to the said Convention for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

**Definitions**

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires the term:

- (a) "aeronautical authority" means in the case of the United Kingdom, the Secretary of State for Transport and, for the purpose of Article 7 (Prices) of this Agreement, the Civil Aviation Authority, and in the case of Montenegro, the Civil Aviation Agency, or, in both cases, any person or body who may be designated to perform any functions at present exercisable by the above-mentioned authority or similar functions;
- (b) "this Agreement" includes the Annex hereto and any amendments to it or to this Agreement;
- (c) "Air Operator's Certificate" means a document issued to an airline which affirms that the airline in question has the professional ability and organisation to secure the safe operation of aircraft for the aviation activities specified in the certificate;
- (d) "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Chicago Convention;
- (e) "authorised airline" means an airline which has been authorised in accordance with Article 4 (Authorisation) of this Agreement;
- (f) "the Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944 and includes: (i) any amendment thereof which has been ratified by both Contracting Parties; and (ii) any Annex or any amendment thereto adopted under Article 90 of that Convention, insofar as such amendment or annex is at any given time effective for both Contracting Parties;
- (g) "EU Member State" means a State that is now or in the future a contracting party to the Treaty on the Functioning of the European Union;
- (h) "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Chicago Convention;
- (i) "user charges" means a charge made to airlines by the competent authority or permitted by that authority to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities (including facilities for overflights), or related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo;
- (j) "principal place of business" means the head office or registered office of a designated airline within which the principal financial functions and operational control, including continued airworthiness management, of the designated airline are exercised;
- (k) "European Common Aviation Area Agreement" means the Multilateral Agreement between the European Community and its Member States, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the establishment of a European Common Aviation Area.

## ARTICLE 2

### Applicability of the Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Chicago Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

## ARTICLE 3

### Grant of Rights

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its international air services:

- (a) the right to fly across its territory without landing;
- (b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

(2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights hereinafter specified in this Agreement for the purpose of operating international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the airline or airlines authorised by each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph (1) of this Article the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers and cargo, including mail.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the authorised airline or airlines of one Contracting Party the right to take on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo, including mail, carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

(4) If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, an authorised airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal routing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate temporary rearrangements of routes.

## ARTICLE 4

### Designation and Authorisation

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the specified routes and to withdraw or alter such designations. Such designation shall be transmitted to the other Contracting Party in writing.

(2) On receipt of such a designation, and of applications from the designated airline, in the form and manner prescribed for operating authorisations and technical permissions, the other Contracting Party shall grant appropriate authorisations and permissions without delay, provided:

- (a) in the case of an airline designated by the United Kingdom:
  - (i) it is incorporated and has its principal place of business in the territory of the United Kingdom and is licensed in accordance with the applicable law of the United Kingdom; and
    - (ii) it holds a current Air Operator's Certificate issued by the United Kingdom; and
      - (iii) the United Kingdom maintains effective regulatory control of the airline; and
- (b) in the case of an airline designated by Montenegro:

- (i) it is incorporated and has its principal place of business in the territory of Montenegro and is licensed in accordance with the applicable law of Montenegro; and
  - (ii) it holds a current Air Operator's Certificate issued by Montenegro; and
  - (iii) Montenegro maintains effective regulatory control of the airline; and
- (c) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by the Contracting Party considering the application or applications.

(3) When an airline has been so authorised it may begin to operate the agreed services, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement.

## ARTICLE 5

### Revocation or Suspension of Operating Authorisations

(1) Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating authorisation or technical permissions of an airline of the other Contracting Party:

- (a) where, in the case of an airline designated by the United Kingdom:
  - (i) it is not incorporated and does not have its principal place of business in the territory of the United Kingdom or is not licensed in accordance with the applicable law of the United Kingdom; or
  - (ii) it does not hold a current Air Operator's Certificate issued by the United Kingdom; or
  - (iii) the United Kingdom does not maintain effective regulatory control of the airline; and;
- (b) where, in the case of an airline designated by Montenegro:
  - (i) it is not incorporated and does not have its principal place of business in the territory of Montenegro or is not licensed in accordance with the applicable law of Montenegro; or
  - (ii) it does not hold a current Air Operator's Certificate issued by Montenegro; or
  - (iii) Montenegro does not maintain effective regulatory control of the airline; or
- (c) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations normally and reasonably applied by the Contracting Party granting those rights; or
- (d) if the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement; or
- (e) where it has been determined by a Contracting Party (if the consultations under paragraph (9) of Article 6 (Fair Competition) of this Agreement have not achieved a satisfactory resolution) that the provisions of Article 6 (Fair Competition) of this Agreement are not being complied with; or

(f) if it has been determined by a Contracting Party that there is a failure by the other Contracting Party or an airline to comply with any provision of Article 9 (Aviation Security) of this Agreement; or

(g) if a Contracting Party determines that wider security concerns justify such action; or

(h) in the case of failure by the other Contracting Party to take appropriate action to improve safety in accordance with paragraph (2) of Article 10 (Safety) of this Agreement; or

(i) in accordance with paragraph (6) of Article 10 (Safety) of this Agreement.

(2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

(3) Either Contracting Party that exercises the rights under paragraph (1) of this Article shall notify in writing the other Contracting Party as soon as possible of the reasons for the refusal, suspension or limitation of the operating authorisation or technical permission.

(4) In exercising their rights under paragraph (1) of this Article the Contracting Parties shall not discriminate between airlines on the grounds of nationality.

(5) This Article does not limit the rights of either Contracting Party to revoke, suspend or limit the operating authorisation or technical permissions of an airline of the other Contracting Party in accordance with the provisions of Article 9 (Security) of this Agreement.

## ARTICLE 6

### Fair Competition

(1) There shall be fair and equal opportunity for the authorised airlines of both Contracting Parties to compete in operating the agreed services on the specified routes.

(2) Each Contracting Party shall allow each authorised airline to determine the frequency and capacity of the international air transport it offers in accordance with the agreed services on the specified routes. Consistent with this right, neither Contracting Party shall unilaterally limit the volume of traffic, frequency or regularity of service, or the aircraft type or types operated by the authorised airlines of the other Contracting Party, except as may be required for customs, technical, operational, or environmental reasons under uniform conditions consistent with Article 15 of the Chicago Convention.

(3) Neither Contracting Party shall impose on the other Contracting Party's authorised airlines any requirement with respect to capacity, frequency or traffic that would be inconsistent with the purposes of this Agreement.

(4) Neither Contracting Party shall require the filing of schedules or operational plans by airlines of the other Contracting Party for approval, except as may be required on a non-discriminatory basis to enforce the uniform conditions foreseen by paragraph (2) of this Article. If a Contracting Party requires filings for information purposes, it shall minimise the administrative burdens on air transport intermediaries and on airlines of the other Contracting Party of such filing requirements and procedures.

(5) Neither Contracting Party shall allow its authorised airline or airlines, either in conjunction with any other airline or airlines or separately, to abuse market power in a way

which has or is likely or intended to have the effect of severely weakening a competitor or excluding a competitor from a route.

(6) Neither Contracting Party shall provide or permit state subsidy or support for or to its authorised airline or airlines in such a way that would adversely affect the fair and equal opportunity of the airlines of the other Contracting Party to compete in providing international air services.

(7) State subsidy or support means the provision of support on a discriminatory basis to an authorised airline, directly or indirectly, by the state or by a public or private body designated or controlled by the state. Without limitation, it may include the setting-off of operational losses; the provision of capital, non-refundable grants or loans on privileged terms; the granting of financial advantages by forgoing profits or the recovery of sums due; the forgoing of a normal return on public funds used; tax exemptions; compensation for financial burdens imposed by the public authorities; or discriminatory access to airport facilities, fuel or other reasonable facilities necessary for the normal operation of air services.

(8) Where a Contracting Party provides state subsidy or support to an authorised airline in respect of services operated under this Agreement, it shall require that airline to identify the subsidy or support clearly and separately in its accounts.

(9) If one Contracting Party believes that its authorised airlines are being subjected to discrimination or unfair practices, or that a subsidy or support being considered or provided by the other Contracting Party for or to the airlines of that other Contracting Party would adversely affect or is adversely affecting the fair and equal opportunity of the airlines of the first Contracting Party to compete in providing international air services, it may request consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction. These consultations shall be held not later than 30 days after receipt of the request, unless otherwise agreed by both Contracting Parties.

## ARTICLE 7

### Prices

(1) For the purposes of this Agreement the term "price" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration for the carriage of mail and conditions for the carriage of mail.

(2) Each Contracting Party shall allow prices for international air services to be established freely by each authorised airline on the basis of fair competition. Neither Contracting Party shall require their airlines to consult other airlines about the prices they charge or propose to charge for services under this Agreement.

(3) The Contracting Parties shall not require prices to be filed with or notified to aeronautical authorities.

## ARTICLE 8

### Duties, Taxes and Fees

(1) The Contracting Parties shall relieve from all customs duties, national excise taxes and similar national fees:

(a) aircraft operated in international air services by the authorised airline or airlines of either Contracting Party; and

(b) the following items introduced by an authorised airline of one Contracting Party into the territory of the other Contracting Party:

- (i) repair, maintenance and servicing equipment and component parts;
- (ii) passenger handling equipment and component parts;
- (iii) cargo-loading equipment and component parts;
- (iv) security equipment including component parts for incorporation into security equipment;
- (v) instructional material and training aids;
- (vi) airline and operators' documents; and

(c) the following items introduced by an authorised airline of one Contracting Party into the territory of the other Contracting Party or supplied to an authorised airline of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party:

- (i) aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and tobacco) whether introduced into or taken on board in the territory of the other Contracting Party;
- (ii) fuel, lubricants and consumable technical supplies;
- (iii) spare parts including engines; and

(d) computer equipment and component parts introduced by an authorised airline of one Contracting Party into the territory of the other Contracting Party to assist in one or more of the following matters:

- (i) the repair, maintenance or servicing of aircraft;
- (ii) the handling of passengers at the airport or on board aircraft;
- (iii) the loading of cargo onto or the unloading of cargo from aircraft;
- (iv) the carrying out of security checks on passengers or cargo;

provided in the case of sub-paragraphs (b)-(d) they are for use on board an aircraft or within the limits of an international airport in connection with the establishment or maintenance of an international air service by the authorised airline concerned.

(2) The relief from customs duties, national excise duties and similar national fees shall not extend to charges based on the cost of services provided to the authorised airline or airlines of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party.

(3) Equipment and supplies referred to in paragraph (1) of this Article may be required to be kept under the supervision or control of the appropriate authorities.

(4) The reliefs provided for by this Article shall also be available in situations where the authorised airline or airlines of one Contracting Party have entered into arrangements with another airline or airlines for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the items specified in paragraph (1) of this Article, provided such other airline or airlines similarly enjoy such relief from such other Contracting Party.

## ARTICLE 9

## Aviation Security

(1) Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, the Montreal Supplementary Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991 and any aviation security agreement that becomes binding on both Contracting Parties.

(2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

(3) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

(4) Each Contracting Party shall take such measures as it may find practicable to ensure that an aircraft of the other Contracting Party which is subjected to an act of unlawful interference, and which lands in its territory, is detained on the ground unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect human life. Wherever practicable, such measures shall be taken on the basis of mutual consultations.

(5) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and as Annexes to the Chicago Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties. Each Contracting Party shall require that its airlines and the operators of airports in its territory act in conformity with such aviation security provisions.

(6) Each Contracting Party agrees that its airlines shall be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (5) of this article required by the other Contracting Party for entry into the territory of that other Contracting Party. For departure from, or while within the territory of the other Contracting Party, airlines shall be required to observe aviation security provisions in conformity with the law in force in that Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate security measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading; and that security measures are adjusted to meet any increased threat to the security of civil aviation where appropriate. Each Contracting Party agrees that security provisions required by the other Contracting Party for departure from and while within the territory of that other Contracting Party must be observed. Each Contracting Party shall also act favourably upon any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

(7) Each Contracting Party shall make available to the other Contracting Party on request the results of audits carried out by ICAO and the corrective actions taken by the audited state, subject to the mutual agreement of appropriate arrangements for the secure transfer, use, storage and disposal of such information.

(8) Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to a request from the other Contracting Party to enter into reciprocal administrative arrangements whereby the aeronautical authorities of one Contracting Party could make in the territory of the other Contracting Party their own assessment of the security measures in respect of flights destined for the territory of the Contracting Party making the request.

(9) With full regard and mutual respect for each other's sovereignty, a Contracting Party may adopt security measures for entry into its territory. Where possible, that Contracting Party shall take into account the security measures already applied by the other Contracting Party and any views that the other Contracting Party may offer. Each Contracting Party recognises, however, that nothing in this Article limits the right of a Contracting Party to refuse entry into its territory for any flight or flights that it deems to present a threat to its security.

(10) A Contracting Party may take emergency measures to meet a specific security threat. Such measures shall be notified immediately to the other Contracting Party.

(11) Without prejudice to the need to take immediate action in order to protect transport security, the Contracting Parties affirm that when considering security measures, a Contracting Party shall evaluate possible adverse effects on international air services and, unless constrained by law, shall take such factors into account when it determines what measures are necessary and appropriate to address those security concerns.

(12) Each Contracting Party may request consultations at any time concerning security standards adopted by the other Contracting Party. Such consultations shall take place within 30 days of that request. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from provisions of this Article, that Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory resolution within 15 days from the date of such request, shall constitute grounds to revoke, suspend or limit the operating authorisation and technical permissions of an airline or airlines of the other Contracting Party. When required by an emergency, a Contracting Party may take interim action prior to the expiry of 15 days. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the security provisions of this Article.

## ARTICLE 10

### Safety

(1) Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards in any area relating to aircrews, aircraft or their operation adopted by the other Contracting Party. Such consultations shall take place within 30 days of that request.

(2) If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in any such area that are at least equal to the minimum standards established at that time pursuant to the Chicago Convention, the first Contracting Party shall notify the other Contracting Party of those findings and the steps considered necessary to conform with those minimum standards, and the other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within 15 days or such longer period as may be agreed, shall

be grounds for the application of Article 5(1) (Revocation or Suspension of Operating Authorisations) of this Agreement.

(3) Notwithstanding the obligations mentioned in Article 16 and Article 33 of the Chicago Convention it is agreed that any aircraft operated by or, under a lease arrangement, on behalf of the airline or airlines of one Contracting Party on services to or from the territory of the other Contracting Party may, while within the territory of the other Contracting Party, be made the subject of an examination by the authorised representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft to check both the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft and its equipment (in this Article called "ramp inspection"), provided this does not lead to unreasonable delay.

(4) If any such ramp inspection or series of ramp inspections gives rise to:

(a) serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the minimum standards established at that time pursuant to the Chicago Convention; or

(b) serious concerns that there is a lack of effective maintenance and administration of safety standards established at that time pursuant to the Chicago Convention;

the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Chicago Convention, be free to conclude that the requirements under which the certificate or licences in respect of that aircraft or in respect of the crew of that aircraft had been issued or rendered valid or that the requirements under which that aircraft is operated are not equal to or above the minimum standards established pursuant to the Chicago Convention.

(5) In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by the airline or airlines of one Contracting Party in accordance with paragraph (3) of this Article is denied by a representative of that airline or airlines, the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph (4) of this Article arise and draw the conclusions referred in that paragraph.

(6) Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating authorisation of an airline or airlines of the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of a ramp inspection, a series of ramp inspections, a denial of access for ramp inspection, consultation or otherwise, that immediate action is essential to the safety of an airline operation.

(7) Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs (2) or (6) of this Article shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.

## ARTICLE 11

### Codeshare

Any authorised airline or airlines may, subject to applicable laws and regulations governing competition, enter into code-sharing arrangements with any other airline or airlines, provided that:

(a) each flight forming part of a service to which the arrangements apply is operated by an airline entitled to operate that flight; and

(b) in respect of each ticket sold, the purchaser is informed at the point of sale which airline will operate each sector of the service.

## ARTICLE 12

### Leasing

(1) The authorised airlines of each Contracting Party shall have the right to perform the agreed services on the specified routes using aircraft (or aircraft and crew) leased from any company, including other airlines, subject to being authorised to use the aircraft on such basis by the aeronautical authority of both Contracting Parties.

(2) In order to use aircraft on a lease basis in accordance with paragraph (1) of this Article, the authorised airlines shall also be required to meet the conditions prescribed under the law and regulations normally applied to the operation of international air services by the Contracting Parties.

## ARTICLE 13

### Ground Handling

Subject to the laws and regulations of each Contracting Party each authorised airline shall have in the territory of the other Contracting Party the right to perform its own ground handling ("self-handling") or, at its option, the right to select among competing suppliers that provide ground handling services in whole or in part. Where such laws and regulations limit or preclude self-handling and where there is no effective competition between suppliers that provide ground handling services, each authorised airline shall be treated on a non-discriminatory basis as regards their access to self-handling and ground handling services provided by a supplier or suppliers.

## ARTICLE 14

### Transfer of Earnings

Each authorised airline may on demand convert and remit local revenues in excess of sums locally disbursed to the country of its choice. Prompt conversion and remittance shall be permitted without restrictions at the commercial rate of exchange prevailing at the time such revenues are presented for conversion and remittance, and shall not be subject to any charges except those normally made by banks for carrying out such conversion and remittance.

## ARTICLE 15

### Airline Representation and Sales

An authorised airline may:

(i) in accordance with the laws and regulations relating to entry, residence and employment of the other Contracting Party bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party those of their own managerial, technical, operational and other specialist staff which the airline reasonably considers necessary for the provision of international air services;

(ii) use the services and personnel of any other organisation, company or airline operating in the territory of the other Contracting Party;

(iii) establish offices in the territory of the other Contracting Party; and

(iv) engage in the sale and marketing of international air services and ancillary services in the territory of the other Contracting Party, either directly or through agents or other intermediaries appointed by the airline. The airline may sell, and any person shall be free to

purchase, such transportation and ancillary services in local currency or in any freely convertible other currency.

## ARTICLE 16

### User Charges

(1) User charges that may be imposed by the competent charging authorities or bodies of each Contracting Party on the airlines of the other Contracting Party shall be just, reasonable, not unjustly discriminatory, and equitably apportioned among categories of users. In any event, any such user charges shall be imposed on the airlines of the other Contracting Party on terms no less favourable than the most favourable terms available to any other airline at the time the charges are imposed.

(2) User charges imposed on the airlines of the other Contracting Party may reflect, but not exceed, the full cost to the competent charging authorities or bodies of providing appropriate and not excessive airport, airport environmental, air navigation and aviation security facilities and services at the airport or within the airport system. Such charges may include a reasonable return on assets. Facilities and services for which charges are made shall be provided on an efficient and economic basis.

(3) Each Contracting Party shall make its best efforts to ensure that consultations take place between the competent charging authorities or bodies in its territory and the airlines using the services and facilities, and that the competent charging authorities or bodies and the airlines exchange such information as may be necessary to permit an accurate review of the reasonableness of the charges in accordance with the principles of paragraphs (1) and (2) of this Article. Each Contracting Party shall make its best efforts to ensure that the competent charging authorities provide users with reasonable notice of any proposal for changes in user charges to enable users to express their views before changes are made.

(4) Neither Contracting Party shall be held, in dispute resolutions procedures pursuant to Article 20 (Settlement of Disputes) of this Agreement, to be in breach of a provision of this Article, unless:

(a) it fails to undertake a review, or fails to commission an independent review of the charge or practice that is the subject of complaint by the other Contracting Party within a reasonable time; or

(b) following such a review, it fails to take all steps within its power to remedy any charge or practice that is inconsistent with this Article.

## ARTICLE 17

### Intermodal Transport

The airlines of each Contracting Party shall be permitted to employ, in connection with international air services, any intermodal transport to or from any points in the territories of the Contracting Parties or third countries. Airlines may elect to perform their own intermodal transport or to provide it through arrangements, including code share, with other carriers. Such intermodal services may be offered as a through service and at a single price for the air and intermodal transport combined, provided that passengers and shippers are informed as to the providers of the transport involved.

## ARTICLE 18

### Environmental Protection

(1) The Contracting Parties support the need to protect the environment by promoting the sustainable development of aviation.

(2) When environmental measures are established, the aviation environmental standards adopted by the International Civil Aviation Organisation in Annexes to the Chicago Convention shall be followed except where differences have been filed.

(3) Nothing in this Agreement shall be construed to limit the authority of the competent authorities of a Contracting Party to take all appropriate measures to prevent or otherwise address the environmental impacts of air services, provided that such measures are fully consistent with their rights and obligations under international law and are applied without distinction as to nationality.

## ARTICLE 19

### Consultation

Either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation, application or amendment of this Agreement or compliance with this Agreement. Such consultations, which may be between aeronautical authorities, shall begin within a period of 30 days from the date the other Contracting Party receives a written request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

## ARTICLE 20

### Settlement of Disputes

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place try to settle it by negotiation.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement of the dispute by negotiation, it may be referred by them to such person or body as they may agree on or, at the request of either Contracting Party, shall be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators which shall be constituted in the following manner:

(a) within 30 days after receipt of a request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one arbitrator. A national of a third State, who shall act as President of the tribunal, shall be appointed as the third arbitrator by agreement between the two arbitrators, within 60 days of the appointment of the second;

(b) if within the time limits specified above any appointment has not been made, either Contracting Party may request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment within 30 days. If the President has the nationality of one of the Contracting Parties, the Vice-President shall be requested to make the appointment. If the Vice-President has the nationality of one of the Contracting Parties, the Member of the International Court of Justice next in seniority who does not have the nationality of one of the Contracting Parties shall be requested to make the appointment.

(3) Except as hereinafter provided in this Article or as otherwise agreed by the Contracting Parties, the tribunal shall determine the limits of its jurisdiction and establish its own procedure. At the direction of the tribunal, or at the request of either of the Contracting Parties, a conference to determine the precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall be held not later than 30 days after the tribunal is fully constituted.

(4) Except as otherwise agreed by the Contracting Parties or prescribed by the tribunal, each Contracting Party shall submit a memorandum within 45 days after the tribunal is fully constituted. Each Contracting Party may submit a reply within 60 days of submission of the other Contracting Party's memorandum. The tribunal shall hold a hearing at the request of either Contracting Party, or at its discretion, within 30 days after replies are due.

(5) The tribunal shall attempt to give a written decision within 30 days after completion of the hearing or, if no hearing is held, 30 days after the date both replies are submitted. The decision shall be taken by a majority vote.

(6) The Contracting Parties may submit requests for clarification of the decision within 15 days after it is received and such clarification shall be issued within 15 days of such request.

(7) The decision of the tribunal shall be binding on the Contracting Parties.

(8) Each Contracting Party shall bear the costs of the arbitrator appointed by it. The other costs of the tribunal shall be shared equally by the Contracting Parties including any expenses incurred by the President, Vice-President or Member of the International Court of Justice in implementing the procedures in paragraph (2)(b) of this Article.

## ARTICLE 21

### Amendment

(1) Either Contracting Party may request consultations on amendment of this Agreement in accordance with Article 19 of this Agreement.

(2) An amendment of this Agreement shall enter into force at the time of the later notification by which the Contracting Parties notify each other that they have completed their respective legal requirements and procedures. Such an amendment may be provisionally applied, upon agreement of the Contracting Parties.

## ARTICLE 22

### Registration with ICAO

This Agreement and any amendment to it shall be communicated to the International Civil Aviation Organisation for registration by the Contracting Party where this Agreement is signed.

## ARTICLE 23

### Termination

Either Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement, which it shall simultaneously communicate to the International Civil Aviation Organisation. This Agreement shall terminate at midnight (at the place of receipt of the notice) immediately before the first anniversary of the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice is withdrawn by agreement before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received 14 days after receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

## ARTICLE 24

### Entry into Force

(1) This Agreement shall enter into force on the later of:

(a) the time at which the Multilateral Agreement between the European Community and its Member States, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the establishment of a European Common Aviation Area ("the ECAA Agreement"), ceases to apply to the United Kingdom; and

(b) the time of the later notification by which the Contracting Parties notify each other that they have completed their respective legal requirements and procedures.

(2) Pending its entry into force, this Agreement shall be provisionally applied from the time at which the ECAA Agreement ceases to apply to the UK.

(3) Any bilateral air services agreement and/or arrangement, which was in force between the Contracting Parties immediately before the entry into force of this Agreement, shall terminate from the date of entry into force of this Agreement.

In witness whereof, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at London, on this 3rd day of September, 2019 in duplicate in the Montenegrin and the English languages, both texts being equally authentic. In the case of a divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of Montenegro:

Osman Nurković, sign.

For the Government of the United  
Kingdom of Great Britain and  
Northern Ireland:

Charlotte Vere, Baroness, sign.

## ANNEX

### ROUTE SCHEDULE

#### Section 1

Routes to be operated by the authorised airline or airlines of the United Kingdom:

Points in the territory of the United Kingdom – Intermediate Points – Points in the territory of Montenegro – Points Beyond

#### NOTES:

1. Intermediate points or points beyond may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in the territory of the United Kingdom.

2. Traffic (including all forms of stop-over traffic) may be picked up at an intermediate point to be set down in the territory of Montenegro or may be picked up in the territory of Montenegro to be set down at a point beyond, and vice versa, subject to such arrangements as may from time to time be jointly determined by the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

## Section 2

Routes to be operated by the authorised airline or airlines of Montenegro:

Points in the territory of Montenegro – Intermediate Points – Points in the territory of the United Kingdom – Points Beyond

### NOTES:

1. Intermediate points or points beyond may be omitted on any flight provided that the service begins or ends in Montenegro.
2. Traffic (including all forms of stop-over traffic) may be picked up at an intermediate point to be set down in the territory of the United Kingdom or may be picked up in the territory of the United Kingdom to be set down at a point beyond, and vice versa, subject to such arrangements as may from time to time be jointly determined by the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

## Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-Međunarodni ugovori".

## **OBRAZLOŽENJE**

Povod za potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije ("Brexit"). Izlaskom Velike Britanije iz EU neće se primjenjivati multilateralni Sporazum o evropskom zajedničkom vazdušnom području (ECAA), koji trenutno predstavlja pravni okvir za obavljanje vazdušnog saobraćaja izmedju Velike Britanije i Crne Gore.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 4. aprila 2019.godine, zaključkom broj 07-1281 od 4 aprila 2019. godine, usvojila Informaciju o potpisivanju Kako bi se obezbijedio kontinuitet i nastavilo nesmetano odvijanje vazdušnog saobraćaja u novonastalim okolnostima. Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj potписан je 3. septembra 2019.godine u Londonu.

Velika Britanija i Crna Gora su bile u obavezi da potpišu bilateralni Sporazum koji bi se, do ispunjenja unutrašnjih pravnih procedura u obje zemlje, privremeno primjenjivao od dana izlaska Velike Britanije iz Evropske Unije, odnosno od dana kada Velika Britanija prestane da bude obavezana da ispunjava obaveze propisane navedenim multilateralnim sporazumom.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MKI-IU/PZ/21/03
<b>1. Naziv nacrt/a/predloga propisa</b>			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on confirmation of the Agreement between the Government of Montenegro and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning air services		
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo kapitalnih investicija		
- Sektor/odsjek	Direktorat za vazdušni saobraćaj		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zoran Kostić, generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj Tel: 068/843-943 E-mail: zoran.kostic@mki.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zoran Kostić, generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj Tel: 068/843-943 E-mail: zoran.kostic@mki.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	/		
4. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis Sporazum ne sadrži odredbu			
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a			
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti		
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava		
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava		
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjerenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a			
5. Veza nacrt/a/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2020-2022		
- Poglavlje, potpoglavlje	/		
- Rok za donošenje propisa	/		
- Napomena	Donošenj zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji		
6. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			

Ne postoji odredba primarnog izvora EU sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja spetena njegove usklađenosti	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora EU sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja spetena njegove usklađenosti	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
<b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potretno obezbijediti usklađenost.	
<b>8. Navesti pravne akte Savjeta Europe i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa</b>	
/	
<b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>	
/	
<b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>	
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj je preveden na engleski jezik	
<b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>	
U izradi Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj nije bilo učešća konsultanata	
Potpis ovlašćeno lice obrađivača propisa 	Potpis glavnog pregovarača 

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa</b> <b>MKI-TU/PZ/21/03</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi</b> <b>MKI-IU/PZ/21/03</b>		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>		/		
<b>3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj		Proposal for the Law on confirmation of the Agreement between the Government of Montenegro and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning air services		
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>	a)	b)	c)	d)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti



Crna Gora  
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 242 835  
fax: +382 20 224 450  
[www.mif.gov.me](http://www.mif.gov.me)

Broj: 02 - 03 - 77/1

Podgorica, 26.01.2021. godine

**MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICIJA**  
**- n/r ministra, gospodina Mladena Bojanića -**

Poštovani gospodine Bojaniću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 07-348/21-3/1, kojim se traži mišljenje na Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Cilj potpisivanja Sporazuma je obezbjeđenje nesmetanog odvijanja vazdušnog saobraćaja sa Crnom Gorom, po izlasku Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Evropske unije, kao i po prestanku važenja ECAA sporazuma.

Na tekst Sporazuma i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u tekst i dostavljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa utvrđeno je da za implementaciju ovog propisa nije potrebno obezbijediti finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

S poštovanjem,

**MINISTAR**

mr Milojko Spajić



Crna Gora  
MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICIJA  
Podgorica

Primenjan: 02.02.2021.				
Odj.	Uredništveni čas znak	Redni broj	Pričag	Vrhunac
04-348	21-3	13		

## OBRAZAC

### IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
NAZIV PROPISA	Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj
<b>1. Definisanje problema</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li><li>- Koji su uzroci problema?</li><li>- Koje su posljedice problema?</li><li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li><li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li></ul>	
Povod za potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije ("Brexit"). Izlazak VB imaće za posljedicu da se u odnosima između dvije zemlje neće moći primjenjivati multilateralni Sporazum o evropskom zajedničkom vazdušnom području (ECAA), koji trenutno predstavlja pravni okvir za obavljanje vazdušnog saobraćaja izmedju Velike Britanije i Crne Gore više ne primjenjuje	
<b>2. Ciljevi</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li><li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li></ul>	
Cilj sporazuma je da bilo koje lice ili tijelo iz sporazuma može da obavlja nesmetano saobraćaj, kada Kraljevina Velika Britanija i Sjeverna Irska izađu iz Evropske unije i prestane da važi ECAA sporazum	
<b>3. Opcije</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).</li><li>- Obrazložiti preferiranu opciju?</li></ul>	
Kako bi se obezbijedio kontinuitet i nastavio nesmetano odvijanje vazdušnog saobraćaja u novonastalim okolnostima, Velika Britanija i Crna Gora su u obavezi da potpišu bilateralni Sporazum koji bi se, do ispunjenja unutrašnjih pravnih procedura u obje zemlje, privremeno primjenjivao od dana izlaska Velike Britanije iz Evropske Unije, odnosno od dana kada Velika Britanija prestane da bude obavezana da ispunjava obaveze propisane navedenim multilateralnim sporazumom. Navedene zemlje su u obavezi da potpisu bilateralni sporazum koji bi se primjenjivao izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, odnosno sporazum bi zamjenio postojeći multilateralni ECAA sporazum.	
<b>4. Analiza uticaja</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе.</li><li>- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).</li><li>- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.</li></ul>	

- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Ovim sporazumom će se nesmetano odvijati saobraćaj, kada Velika Britanija izađe iz Evropske unije i obezbijedio kontinuitet i nastavilo nesmetano odvijanje vazdušnog saobraćaja u novonastalim okolnostima, Velika Britanija i Crna Gora

#### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistekći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju predmetne inicijative nisu potrebna sredstva iz budžeta crne gore.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Eksterna ekspertiza nije korišćena.

Konsultacija nije vršena.

#### 7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjeri biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Napominjemo da je Velike Britanije i Sjeverna Irska izašla iz Evropske unije, neće se primjenjivati ECAA sporazum i da je zbog toga potpisani bilateralni sporazum, koji će se primjenjivati kada se sva procedura završi i bude isti objavljen u Službenom listu.

Datum i mjesto

Podgorica, 4. januar 2021. godine

GENERALNI DIREKTOR  
DIREKTORATA ZA VAZDUŠNI SAOBRĀCAJ

Zoran Kostić





Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

**Ministarstvo kapitalnih investicija**

<b>Naziv propisa</b>	Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, koji se odnosi na vazdušni saobraćaj	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	oblast	podoblast
	XVIII. Saobraćaj i komunikacije	Saobraćaj
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	poglavlje	potpoglavlje
	14	14.40
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>	Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, koji se odnosi na vazdušni saobraćaj	